



Monwedi le dikhirikhete



Thembisile Ndala



Montwedi le Monwedi ntšwa ya gagwe e a e ratang thata, ba nna le mmangwane kwa Gauteng.





Ba ne ba tshameka mmogo letsatsi le letsatsi. Montwedi o raga kgwele ya dinao mme Monwedi a e tabogele.



Montwedi o ne a tlhokomela ntšwa ya gagwe tota. E nale ntlo e bothito, dijo le metsi. En e e lebega ebile e phatsima.






Letsatsi pele ga ngwaga o mošwa, Montwedi le mmangwanaagwe ba ne ba bogetse go thuntsiwa ga dikhirikhete.. Monwedi o ne a iphithile fa morago ga garetene gonne o ne a boifa.





Ka tshoganyetso ga utlwala modumo o mogolo. Monwedi a tshoga, a tlola mme a siela kwa ntle. Montwedi a goeletsa Monwedi gore a boele mo ntlong. Fela a tshabela kwa mmileng.






“Boa Monwedi ! “Montwedi a goa.” Fela
Monwedi a tswela kwa mmileng.



Letsatsi le le latelang, Montwedi a batla
Monwedi gotlhe. A batla kwa tshingwaneng,
ka fa tlase ga koloi le kwa mmileng. Monwedi
a se bonwe.





Bosigong joo, Montwedi o ne a hutsafetse. A rapela gore Monwedi a boele gae.






Montwedi le mmangwanaagwe ba dira diphousetara go thusa go batla Monwedi. Ba di baya gotlhe.



Monwedi a seka a bonwa. Montwedi a tswelala go hutsafala. “Monwedi o kae? a ipotsa.” Ke eletsa gore a ka boela gae”.





Letsatsi lengwe, mmangwanaagwe a
amogela mogala. Monwedi o bonwe gaufi le
selaga!



Montwedi le Monwedi ba ne ba itumetse.
“Dikhirikhete ga di a siamela diphologolo”
ga rialo Montwedi. Monwedi a bogola e le go
dumalana le Montwedi a be a mo latswa.

